

# ЭНГСИЭЛИ

• Нам улууһун хаһыата • 1935 сыл алтынньы 5 күнүгэр төрүттэммитэ •

1999 с.  
Атырдьах ыйын  
**12**  
күнэ  
чэппиэр  
№ 99 (8628)

“Тыл - омул баар-суох сыаннаһа уонна быстыспат бэлиэтэ. Хас биридди норуот бэйэтин ураты майгыннаах культуратын, үгэстэрин, тылын харыстыыр сувереннай бырааптаах.”

Саха Республикатын Тыл туһунан Сокуонуттан

## БЭҔЭҔЭЭ... БҮГҮН... САРСЫН...

(Улуус баһылыгы мунһабыттан бэлиэтээһиннэр)

Сүөһүнү уорууну, көлөппүнү хомуйууну, ойуур баһаардарын утары Нам - Дьокуускай трассатын 40 км. баар кордонга күннэри-түүннэри бэрэбиэркэ ытыллар. Икки түбэлтэ: тыһынаах сүөһүнү тийэн, сүөһү этин илдьэн истэхтэринэн тохтоон докумуона суохтарын иһин төннөрбүттэр. Маны таһынан бэрэбиэркэ тохтотуллубут транспорт хаһаайыгар хас бириддиргэр ойуурга баһаартан сэрэхтээх буолууга өйдөбүннүк сурук бэриллэр.

◆◆◆

Ааспыт нэдиэлэ баһаар буолбата. Атырдьах ыйын 5 күнүттэн балаһан ыйын 15 күнүгэр дээр «Гидрант» операция иккис түһүмэҕэ ытыллар.

◆◆◆

Дьокуускайга атырдьах ыйын 16, 18 күннэригэр республика учууталларын сүбэ мунһахтара буолар. Улууска оскуола кириэтин иһинэ саастаах оҕолору үөрөххө уһууу тематыгар сүбэ мунһах атырдьах ыйын 27 күнүгэр ытыллар. Балаһан ыйын 1 күнүгэр үөрөнөөччүлэр биер кэлим формалаах бастакы чуораанга кэлиилэрэ уустугурбут, үп кырыымчыгынан кэмигэр кыайан тиктэриллибэтэ.

◆◆◆

Доруобуу харыстабылын эйгэтигэр эксперимент ытыллар буолбут, биһиги улууспут киин балыһаһа бастакы учарат барыахтаах. Онно учаастактары балыһаһалары амбулаторияга уларытыыны үөһэтүн соннууллар. МУ НУ ЖКХ балыһаһалары иттиги иһин 550 тыһ. солк. сууммага арбитраһнай суукка ирдэбил түһэрбит. Балыһаһа үс специалист кэлбит, ону Көбөкөнгө, Хамаһаттага, түбэлтэһэргэ үлэһэтигэр.

◆◆◆

Уһун ардахтар Намга баар «Венеция» (Октябрьскай уулусса икки мэндизэмнээх мас дьизэлэр) өссө кэгэтин биердилэр, уу ситэри хомуйулуубатах бөхтөрү суурайар.

◆◆◆

Социальной харалта линиятынан улуус үрдүнэн дьизэ кэргэни пасапардаһаһын ытыллыахтаах, бу 5 тыһ. дьизэ кэргэни сийилии ырытар үлэ үгүс бириэмэни уонна күүһү эрэйэр. Биһиги улууспут «Ытык ыал» дьизэ республиканскай конкурска кыттаахтаах.

◆◆◆

Улууска культура дьизэлэрин, ордук чуолаан Нам селотугар норуот айымньытын уонна сыһынаһын киинин, өрүмүннээһин уһаан-кэргээн иһэр. Культура линиятынан икки эдэр специалист үөрэхтэрин бүтэрэн кэлэн үлэһэтигэр. Бу нэдиэлэ Никольскай нэһилиэгин 190 сылын көрсө сир музейн дьизэтин-уотун уонна матырыйаалларын сэргэхситэр үлэ саһаланыа.

Бэйэ информ

### Ходуһа суугуна

## ОТТООХУН: БЫЛЫРЫНҢЫ АНАРЫГАР ДА ТИЙБЭТИБИТ

Уһун ардахтар отчуттары иэдэттилэр. Улуус үрдүнэн атырдьах ыйын 10 күнүгэр 8972 тн. от кэбиһилиннэ, бу график 56,1 бырыһыана эрэ буолла (15979 тн.). Оттон былларынынгыга тэҥнээтэххэ отой да анарыгар да тийбэтибит, ол курдук былларынын баччага 18686 тн. оттоох этибит, быһыл ити көрдөрүүнү 48 бырыһыан «сити-стибит».

Сүрүн төрүөттэринэн оттоонунга көккө биричиинэлэринэн олус хойутаан туруммуспут буолар, манна уматык кэмигэр быһаарылыбыта мэхэйдэстэ. Онно этиллибитин курдук ар-

дахтар эби-искэ буоллулар.

Нэһиликтэринэн көрдөххө бачча тэрээһиннээхтик Хамаһаттага - графиктан 82 бырыһыан, Вөтүгнэ - 81, I Хомустаахха - 75, Түбэҕэ - 75 оттоотулар.

Нууччаларга түн-тан эрдэр киһини «У него семь пятниц в неделе» диэччилэр, бу сырыыга эһэбитин Борис Ельцины «У него семь премьеров за срок» диэччүлүкү сыһа буолуо суоҕа. Ити да буоллар урут этэн аһарбытым курдук Президент айылҕа кыһынын тэҥэ бэйэтин харыстанар сигилитэ (инстинкт самосохранения) олуһун дьизэ сайдыбыт. Быбардар иннилэригэр киһи быһаһын бэйэтин чугас эргимтэтин илигиттэн мүччү туттарбат иннигэр Степашин буолуохтааһар төрөппүт ийэтин да кэрэйиэ суох этэ. Кэлэр сылга Президент быбарыгар дээр бука Путин даһаны сонуна аһар иһи. Итини этэн эрдэхтэрэ, политика — «кирдээх дьыала» дьизэ.

◆◆◆

Ким даһаны премьерынан

### Былаас чыпчаалыгар

## ПОЛИТИКА - БУ ЧАХЧЫ КИРДЭЭХ ДЬЫАЛА!

Сергей Степашинтан: «Россия инники Президентинэн кими көрүүн этэй?» дьизэ быһаччы ыйытыыга хоруйдаһын эмиз быһаччы буолбут. Кини пенсия иннинээһи саастаах дьонун, бэрээдэктээх киһи сүрүн салайааччынан буолуохтааһын эппит. Ити гынан Степашин кандидаттары саһынан кыпчыһытыгар Примаков уонна Лужков хапсыбаттар (туһааннаһынан 70 уонна 62 саастаахтар). Ол онугар Степашин бэйэтэ (47 саастаах). Биер тэҥнээхтэрин Зюгановы, Явлинскайы уонна Жириновскайы кытта сөрү-сөп түбэһэллэр. Сорох аналитиктар премьер соторутааһыта Россия куораттарын уонна дэриэбинэлэрин кэрийиитин быбар иннинээһи билси-көрсүү, бэйэни көрдөрүү быһытынан сыаналыыллар.

◆◆◆

Бу бэлиэтээһин бэнидизэмнээх бэчээттэммитэ, оттон кизилэик иһиллибитинэн уопускаһыгар сыһына кэлбит Президент Степашиннытын «сойуутан» кэбиспит. Кини онугар бу иннинэ Куттал суох буолуутун Сэбиэтин секретарынан үлэлээбит, итини сэргэ ФСБ директорынан сылдыбыт Владимир Путины анаата. Ол аата Ельцин анатарыгар отой ылгын уолунан эппит Степашинтан сэрэммит, маныаха Кремль тула уһа туттубут Березовскай уонна кини хампааньыта Президент кыһа Татьяна Дьяченконы кытта тылбай-өспөй буолбуттара чуолкай.

Владимир Путин бу сайын ыйыах саһана биһиги улууспутугар кэлэн ыалдыттан барбыта. Онно ким сэрэйбитэ баарай - Россия премьер-министринэн буолуохтаах ыалдыттаммыппытын? Он уһаан билигин Президент баһата туолаһына кэлэр быбардаһа баар дойду баһылыгынан буолуон сөп киһи кэлэ сылдыбытын?

Нууччаларга түн-тан эрдэр киһини «У него семь пятниц в неделе» диэччилэр, бу сырыыга эһэбитин Борис Ельцины «У него семь премьеров за срок» диэччүлүкү сыһа буолуо суоҕа. Ити да буоллар урут этэн аһарбытым курдук Президент айылҕа кыһынын тэҥэ бэйэтин харыстанар сигилитэ (инстинкт самосохранения) олуһун дьизэ сайдыбыт. Быбардар иннилэригэр киһи быһаһын бэйэтин чугас эргимтэтин илигиттэн мүччү туттарбат иннигэр Степашин буолуохтааһар төрөппүт ийэтин да кэрэйиэ суох этэ. Кэлэр сылга Президент быбарыгар дээр бука Путин даһаны сонуна аһар иһи. Итини этэн эрдэхтэрэ, политика — «кирдээх дьыала» дьизэ.

◆◆◆

Ким даһаны премьерынан

буолбутун иннигэр иэстэрбитин-күүстэрбитин арҕа дойдуну төлөттөрөр санааларын ыһыктыбаттар. Ааспыт нэдиэлэ үп министр Михаил Касьянов (уруум да, аймаҕым да буолбатах - В.К.). Парижтааһы кулуубу кытта кэпсэтиилэргэ урукку ССРС иэстэрин төлөһүнү уһатары ситистэ. 1999-2000 сылларга Россия дьизэ иһигэр 8 млрд.доллары төннөрүөхтээх этэ, биллэн турган оччо харчы хаһынаһа суоҕа биллэр. Билигин саһа кэпсэти быһытынан 620 мөл.эрэ доллары төлүүр буоллубут. Оттон иэс сүрүн суумматын (40 млрд.) 20 сыл устата сыһан-сөһөн төннөрүөхтээхпит.

Россия билигин коммуналкаһа олорор ыалларыттан харчы бөһөнү иэс ылбыт алкоголикка майгылыгыр буолла. Иэс биэр-бит-тэр



бу эрэй-дээхтэн барытын биердэ уурдаран ылбаттарын бэркэ дьизэ биллэлэр. Аны аһары модьуйустаһарына киһилэрэ отой да «бөө» дьизэ кэбиһиэн сөп. Онон саатар кураанах бытыылкалары туттаран кыраалаан төннөрбүтэ ордук курдук.

20 сыл дьизэ история кээмэйигэр чыпчылан тэҥэ буолла. Ол эрэри Россия бүгүн тыһын ылбытын оролорбут сиптэрин тэбээһингэ холоотохпутуна эмиз бэрдэ суох. Иэһи-күүһү бүтэһиктээхтик төлүүр саһана Ельцин даһаны, атын да реформатордар ааттара умнулла сыһаллара буолуо. Кэлин кэмгэ иэс ылыллыбыт миллиардынан доллардар производствоны тэһитиыга, экономиканы чөлүгэр түһэриигэ буолбакка олигархалар, онтон да бытархай коммерсаннар, чиновниктар хармаанарынан үлэһиллибитэ ама сыһыа буолуо дуо? Онуоха оҕолорбут туох буруйдааһарый?

Үп министр аны Лондонга иэһи-күүһү быһаарса барда. Бу сырыыга өссө 22 млрд. доллары хаһан-хайдах быһыылаах

төһөрүү кэпсэтиигэ туруоҕа. Сэрэйдэххэ, бу иэһи сизнэрбитигэр сүктэрэбит эрэ хаалла...

◆◆◆

Биллиилээх политик Григорий Явлинскай «Правда» хаһыаты кытта сууттаһыны саһалата. Манна төрүөтүнэн хаһыакка Явлинскай 1996 сыллаахха Президент быбарыгар кыттыһытын туһунан памфлет бэчээттэммитэ буолла. Автор «Яблоко» лидерин биер олорууга бизэ бытыылка шампанскайы, онно эбии үс бытыылка водканы «һиригитэн» кэбиһэрин курдук суруйбут. Онтон сизтэрин манһык аһыыр-сир политик өй-санаа, сир-майгы өттүнэн ханнык да моральга сөп түбөспэтин курдук түмүк оһорбут.

Явлинскай бу ыстатыйа киһини эрэ буолбакка, кини туһугар куоластаабыт молуһунунан дьону хоруотуур дьизэ сыанна биэрэр. Онон сууттан хаһыакка көһөрүүнү бэчээттэтирин таһынан 250 тыһ.солк.

«Правда» редакциятыттан, 100 тыһ.солк. памфлет авторыттан саат куттарыга туруорсар.

«Московский комсомолец» хаһыат 145 №-ригэр «Кушать подано!» (Зюганов готов съест своих союзников без соли и перца) А.Зверев ыстатыйата бэчээттэммит. Ол матырыйаал хаартыскатын эһиги болгомтобутугар таһаарабыт. Көрбүттээһэр сэрэйбит ордук, Госдума депутаты бу хаһыаттан эмиз суут нөһүө ирдэбил туруорара буолуо.

◆◆◆

1999 сыл бэс ыйын 1 күнүгэр Россия нэһилиэнньэтин аһсаана 146 мөл. киһиэхэ тэҥнэстэ, биэтэр ааспыт 5 ыйга 346,7 тыһ.киһинэн аһсааммыт аһыйабыт (быларынын туһааннаах кэмгэ 191,6 тыһ.киһинэн көбүрээбиппит). 1999 сыл тохсунһуу - ыам ыйдарыгар дойдуга 507,3 тыһ.оҕо төрөөбүт, 903 тыһ.киһи өлбүт, ол аата өлүү төрөөһүнү 1,8 төгүл сабырыбыт (быларынын баччаларга бу көрдөрүү 1,6 төгүлгэ тэҥнэспитэ).

5 ыйга 275,6 тыһ.эр-ойох буолуу бэлиэтэммит, араһыны - 208,5 тыһ.тэҥнэспит. Бу быларынынгыга холоотоххо холбоһуу 2400-нэн элбээбит, араһыны 20,2 тыһ.аһыйабыт. Саатар мантан үөрүүххэйиг.

В.Касьянов

Улууспут төрүттэм- митэ 200 сылын көрсө, улууспут историятын сырдатар матырыяаллар, ыстатыйалар быыс- тала суох бэчээккэ тах- саллара кэрэхсэбиллээх.

«Энсиэли» хаһыат от ыйын 6 күнүнээри нүөмэ- ригэр Н.Гаврильев «Ис- тория чач- чыларын булкуйуму- охха» диин ыстатыйата тахсыбыта.

Николай Семенович онно суруй- бут: «Историческай чаччылары аахсыбакка олорон, бы- лыргыттан биригэ бул- куһан, эн-мин дэсифэн олорбут бөтүгүнэрбит күрүүлүүр күнүс, көрдөрбүтүнэн олорон Ыыс Булгуннахпытын Хатыг Арыы нэһилиэгит- тэн биллэрбэккэ эрэ был- дыан ыллылар. Бөтүгүнэр бу туһунан туох диигит- тий?»

Ыыс Булгуннааха бэс ыйын 5 күнүгэр улуус дьа- халтатын уурааһынан Нам улууһун Ытык сирэ олох- томмута уонна өйдөбүннүк сэргэ туруо- руллубута.

Бу сир халлаантан ылан ытыктамматаа чач- чы. Былыргы үһүэйэннэр- гө кэпсээнэринэн Нам аратын ууһун төрүттээч- чи Нам оһонньор XVII үйэ сагатыгар билинги Кы- ыһыл Дэрэбинэ, Шмидт бөһүөлөктөр сирдэригэр, Балыйаа, Ыыс Булгунна- аха кыстыгыра үһү. Үһүэйэннэ В.Е.Колмогоров «Намар XIX үйэ» диин ыстатыйатыгар сырдап- ыта.

Бу этиллибит сирдэр революция иннигэр Хатыг Арыы нэһилиэгэр кирирлэрэ. В.И.Серов- ской «Якуты» биллэр үлэ- тиргэр суруйарынан, Хатыг Арыы нэһилиэгэ бэйэтин төрүтүнэн Нам оһонньору ааттырар эбит. Өссө XIX үйэ бүтүөр дээр- и Хатыг-Арыыны Нам диин дьүөрэлээн кэриэтэ ааттыыллара (2; 459 стр.).

Николай Семенович суруйарынан, бөтүгүнэр Ыыс Булгуннаахы Хатыг Арыы нэһилиэгиттэн «уоран» ылбыттар. Дьэ, кырдык, бу оруннаах ый- ыты. Нам улууһа тарил- лон иннинэ Бөтүг аратын ууһа намартан туспа олохтоох, төрүттээх этэ. Онон бөтүгүнэр Нам оһон- ньорго улахан сыһыана суох курдуктар. Ол гынан баран, Ыыс Булгуннаах билигин Бөтүг нэһилиэг- ин сиригэр кириэр.

Бу арахсылар туох- тан тахсыбыт төрүттэ- рин быһаарсыабын. Билинги Бөтүг нэһилиэгэ икки дэрэбинэттэн турар. Хоту өртө Бөтүг, онтон со- дуруута Шмидт диин аат- таналлар. Бу арахсыы официальнойа суох ээрэ- ри, нэһилиэк иһигэр дьон кэпсээнигэр туттуллар ааттар.

Шмидт урукку Хатыг Арыы нэһилиэгэр кири- рэ. Хатыг Арыы сирдэриг- эр революция кэнниттэн уларыта тутуу сыллары- гар Шмидт аатынан уонна «Кыһыл Дэрэбинэ» диин бөдөн колхозтар үөскээн- нэр сирдэрин үллэстибит- тэр. Бу үллэстиккэ Ыыс Булгуннаах Шмидт сириг- эр кириэрэ. Онтон 1951 сыллаахха колхозтары бөдөгүтөр сыалтан «I Маай» колхоз (II Модут) уонна Шмидт аатынан

колхоз Бөтүг нэһилиэгин «Правда» колхозугар хол- боспуттара. Дьэ, мантан ыла Шмидт (уруккута Хатыг Арыы) бэйэтин аатын сүтэрэн, Бөтүг диин ааттанар буолбут.

Онтон Кыһыл Дэрэби- нэ (Хатыг Арыы) Аппа-

Нууччалар бизрэпистээн бараан, сахалары имири эһэри онгостолор диин сурах тарҕаммыт. Сылла- та үрдээн иһэр дьаһаах элбэх киһини идэппитэ. Оннооһор байылыаттык олорбут дьон сылгыла- рын, сүөһүлэрин эһэн

Ой дуораана

«ИСТОРИЯ ЧАХЧЫЛАРЫН БУЛКУЙУМУОХХА»

у р э х баһы- гаркуо- т а н булду- нан, балыг- нан иттинэр түбэлтэлэрэ элбэҕэ.

Дьэ, ман- нык турукка к и и р б и т дьонно суос- таах сурах түргэнник уонна киэҥ- ник тарҕам- мыта. Олох- тоохторго дьону түмүү, сэриигэ бэлэмнэни саҕаламмыта. Аҕа уустарыттан аҕа уустарыгар дьону түмээчилэр тарҕа- наллар. Өрө туруу инники күөнүгэр бөтүгүнэр, хаҕа- ластар, намнар, үөдэйдэр, мэнэлэр турбуттара.

(уруккута Куһаҕан мал) холбоһор.

Мантан көстөрүнэн Ыыс Булгуннаах админи- стративнай, историческай да өртүлэринэн Шмидт сирэ. Онон бөтүгүнэр сир- битин «уорбуттар» диин этии отой оруна суох.

Ытык сир арчылыыр үөрүүлээх күнгэ улуус бары нэһиликтэриттэн бэрэстэбиттэллэр суохта- ра, бу тэрээһин мөлтөбүттэн таһыста. Ити инникитин хатылаамма- тыгар баҕарыллыа этэ.

Мин санаабар, итин- ник сирдэригитин эйиэ- миэнэ диин былдыһаарбыт төрүт сыһаа. Бу сир Аппа- аны, Бөтүг да гинэ бу- олбатах. Бу билиги улуу- спут бар дьону ытыктыыр, сүгүрүйэр, барыбыт Ытык сирбит. Ытык сирдэр ар- чыланар кэмнэрэ ыам, бэс ыйдара. Нам улууһун дьа- халтатын уурааһынан, ыам ыйын 5 күнэ Нам улууһун Ытык сирин ар- чылыыр бэлиэ күнүнэн буолар.

Бу бэлиэ күнгэ улуу- спут историятын чинчий- эччилэр түмсэн, ирэ-хоро кэпсэтэн, сүбэлэһэн ба- рарбыт традицияга кубу- луйуохтаах.

Бөтүг нэһилиэгэр өссө бири өйдөбүннүк сэргэ турбут сирэ баар. 1992 сыллаахха «Саха омок» холбоһук тэрийитинэн Бөтүг сиригэр Дьөгүөрэ Өтөҕөр кутурҕан сэргэтэ туруоруллубута. Дьөгүөрэ Өтөҕөр 1642 сыллаахха нуучча казактара сахалар кириэппэстэрин уоттаан, элбэх киһини өлөрбүттэрэ (3; 1 стр.).

Билинги дьон манньк өйдөбүннүгү туруорбут- тара хайҕаллаах. Ол гынан баран, дьынгэр бу алдьар- хайдаах түбэлтэ Дьөгүөрэ Өтөҕөр буолбакка, Бөрөлөөх диин Көбөкөн арыытыгар тахсыбыта.

Билиги историктыгар манньк кутурҕаннаах быһылаан баар этэ. Бу хантан да өйтөн ылан су- руйуу буолбатах. Чопчу архив матырыяалларыт- тан булуллубут чаччылар. (Бу матырыяаллары С.А.Токарев «Очерки исто- рии якутского народа», 1940 с. Москвага тахсыбыт уонна С.В.Бахрушин, С.А. Токарев «Якутия в XVII веке» диин 1953 с. Якутс- кайга бэчээттэммит кини- гэлэртэн ылым).

1642 с. кулун тутарга сахалар бүтэник тэринни- лээх өрө туруулар саҕа- ламмыта.

Бу кэпсээнэр кэмгэ Дьокуускай саҕа бойбуо- дата Петр Головин бизрэ- пист ыытар сыалтан саха- лар аҕаларын уустарыгар хаһаах этэрээттэрин ыыталаабыта. Бу түбэлтэ сымыйа сурах тарҕаны- тын төрүөтүнэн буолбут.

Кулун тутар сагаты- гар сэрии дьону Нам улу- уугар мустубуттара. Сөбүлэһии быһыытынан бары улахан аҕа уустар Намга түмсэһэр Дьоку- ускайы ылар былаан онгос- тубуттар. Ол гынан баран, сахалар истэригэр тыл- тылга кириэбэт буолуу, иирсэн тахсан уолуйуу, аймаҕан тарҕанар. Мы- маах уонна Лөгөй тойоттор өрө турууга кыттыбаттарын биллэрэллэр. Лөгөй тойон өрө турууга кытты- батын истэһэр хаҕалас- тар дойдуларыгар төннүбүттэр. Итинтэн си- бээстээн бары аҕа уустар уолуйан, айманан тарҕа- халлар (4; 288-298 стр.).

Сахалар ыһыллыбыт- тарын да кэннэ өрө туруу уота умуллубатах. Угустэр дойдуларыгар олорон утарсарга сору- налар. Бөһөгөтүллүбүт кириэппэстэрин туттаннар онно хаххаланаллар. Бары кэриэтэ кыстаан баран халлаан сылыытыта ну- ччача суох сиригэр көһөргө сананаллара.

Бөтүгүнэр Бөрөлөөх а р ы т ы г а р бөһөгөтүллүбүт кириэп- пист туттубуттар. Бу арыы билигин Көбөкөн сиригэр кириэр. Кырдыбаастар кэпсиллэринэн, арыы урут 20 бизрэтэ уһунаа- х үһү. Билигин кэтитэ 2-3 км., устата 5 км. тэҥнэ- һэр.

Өрө туруу мөлтөбүтүн, сахалар та- рҕаспыттарын истэн, муус устар ый сагатыгар Васи- лий Поляков карательнай этэрээт аҕа уустарыгар аттанар. Таатта сиригэр улахан утарсыыны көрсөн, үс кириэппэһи сэриилээн элбэх киһини өлөрөн билиэн ылан төннөр. Кинилэр төннөр суолларыгар тоһуурга түбөһөннөр билиэн ылбыт дьоннорун, сылгыларын хаалларан сулумах куоп- пугтар (5; 58 стр.).

Муус устар ый тиһэх күннэригэр Василий По- ляков карательнай этэрээт Бөрөлөөх арыыга ту- рар бөтүгүнэр кириэппэс- тэрин аныгар тохтообут. Хаһаахтар кириэппэс онгоһуугун туһунан кэлин суруйан хаалларбыттары архив матырыяалыгар баар. Саха кириэппэһэ олус улахан, күүскэ бөһөгөтүллүбүт эбит. Бүтэйэ үс хос эркиннээх. Эркиннэрин икки ардыла- рыгар буор, бөх симилли- бит (6; 41 стр.).

Нуучча сэриитэ буора-

бынан эстэр саалаах, тэр- гэннээх 50-тан тахса сэри- иһит дьоннордооҕо. Кири- эппэскэ олорбут бөтүгүнэр нуучча сэриитин көрөн ба- ран, сүбэлэһэннэр Васи- лий Поляковка 50 киһи таһааран бизрбиттэр уон- на эйэни көрдөөн сүгүрүйбүттэр. Ону киһи- лэрэ киистэри ылаат, бөтүгүнэр өрө турууга кыттыбыттарын ыраах- тааһы бырастыы гымма- тын биллэрбит.

Өр өтөр буолбатах, сэ- рии кытаанага, кыргыһыы кырыктааҕа сааламмыт. Н у у ч ч а л а р бөһөгөтүллүбүт чарапчы- лары онгостоннор кириэп- пэс бүтэйигэр чугаһаан сааларынан, тэргэнинэн уот аспыттар. Сахалар ох сааларынан ытылаан ку- һуурдаллара, үгүүлэри- нэн бырагаллара. Итинник кыргыһыы төһө өр барбы- та биллибэт. Нууччалар элбэх киһини бааһырдан туран кириэппэс бири эр- кинин уматан, урускалла- ан, бүтэй иһигэр кириэн кыдыйсыбыттар. Батыйа, үгүү сэбилэниилээх саха- лар буорааһынан эстэр са- алаах, буускалаах нууч- чаларга хотторбуттар. Ки- риэппэскэ баар сахалар үксүлэрэ кыргылан, умайан өлбүттэр. Арыах тыһынаах хаалбыт дьон төлө көтөн куопугтар. Камык тойону, кини оҕо- лорун, быраатын билиэн ыл- тыттар. Кыргыһыы кэм- гэр 300 тахса саха өлбүт (6; 40-41 стр.).

Бу алдырхайдаах түбэлтэ уруккута элбэх, күүстээх дьоннордоох Бөтүг аҕа ууһун дьонун сэргэтин эспитэ, бааһын- дуолун мэллэппитэ, олоһун айгыраптыта.


1942-43 сс. археолог А.П. Окладников уонна билиилээх этнограф С.Эһэн Боло Дьокуускай- тан Жиганскайга дээрэ былыргыны үөрэтэн архе- ологическай хаһыылары оноро сылдыбыттаахтар. 1942 сыл күһүөрү экспе- диция Бөрөлөөххө тохтоон былыргы саха кириэппэ- һин онун көрдөөбүт. Кырдыбаастар сэхэргээ- биттэринэн саха кириэп- пэһэ умайыт сирэ Тым- быт диин былыр бэрт кизг худуһа эбит. Ол сир рево- люция иннинэ олоччу син- нэн ууга барбыт (6; 40-41 стр.).

Сорохтор баҕар сөбүлэһиэхтэрэ суоҕа, билинги уустук кэмгэ уруккуну - хойуккуну көбүтэр диин сиһилиэхтэрэ. Мин национальнай утар- сыыны көбүлээбэппин. Би- ниги, сахалар, нуучча но- руотун кытта холбоһон сүрүн өтгүнөн бэйэ-бэйэ- битин байыппыт, сай- ыннарбыппыт. Билинги тыҥааһынаах, уустук кэмгэ бэйэбит суверени- теттэһиһиһит.

Ол үрдүнэн история чаччыларын туора сотор, сымыйаны суруйар хай- дах да үчүгэйи авалбат суол. Ууга арыы мэлдьи дагдайар диилэринини, кырдык хайдахтаах да арбаммыт сымыйаны ба- һыйар.

Билиги көгүл иһин олохторун толук уурбут өбүгэлэрбитин умнубат истээхпит. Мин санаабар, Бөрөлөөххө Мэнэ тааһы онгорон хаалларар наада. Сахага сэргэ былыр бы- лыргыттан үөрүүлээх түгөннэргэ туруоруллара биллэр. Онтон Мэнэ таас ааспыт кутурҕаны үйэ- саас тухары кэлэр көлүөнэҕэ өйдөтүөҕэ.

Егор Софронов, Бетун



Былыргыны былым саппат

КЫҤЫЛААР- УРУҢҢЭР: КИМ КЫРДЫҔАЙ?

Урүг бандыыттар илин диэкиттэн куора- тый сэриилээн ылар бы- лааннаах 1922 сыл ку- лун тутар ый саҕана Ку- онта Кириэһигэр кэлбиттэрэ. Кинилэр кэлиэхтэрин арыах хо- нуҕ эрэ иннинэ Нам улууһун кыһыл дружи- ната Г.И.Эверстов, И.Е.Винокуров, И.Ф.Ре- шетников, И.Н.Колмо- горов баһылыктаах, эл- бэх ат көлөлөөх түөрт уонча буолан элбэх ах- сааннаах үрүг баанда- ны утары күөн көрсөн утарылаһар кыахтара суох буолан Даадары- нан Киллэм дэрэбинэтигэр Мардыйа Көспүттэрэ. Ол кириэн Мардыйа бандыыт- тары кытары ытыалас- пыттар. Кэлин Нам дружината Кыһыл Ар- мия сэриилэригэр хол- боһон Тулагы-Киллэм, Кумахтаах, Эверстов сайылыктарыгар хор- сунуук сэриилэспиттэ- рэ.

Урүг бандыыттарыгар рааһынныктарыгар село олохтоохтору па- радтаан кэлэн манна мусталлара, миитин- нэр буолаллара (сни- могы көр). 1967 сылла- ахха урукку сберкасса дьэитин собуруу өттүгэр саҕа памятник тутуллубута.

Бандыыт хаман- дыра Семенов сайы- нын бэйэтин армиятын Никольскайга илдэн түмэн бөһөгөтүнэн олордонуна бэс ыйын 22 күнүгэр кыһыл армия чаастара куораттан тахсан үнтү сынһан, үрэйбиттэрэ. Оччолор- го манньк кэспиллэр этэ: кыһыллар Ни- кольскай собуруу, арҕаа өттүнэн кэлэн арҕаа булгуннаахтан буусканан куттаан ытыалаабыттар. Бан- дыыттар баһаам эл- бэх сатыы, аттаах сэ- рии төгүрүйбүт диин паникалаан ууга түһэн өлбүт, туораабыт дьон элбэхтэрэ, онтон кы- һыллар хоту өртүн аһан бизрбиттэр, куо- тааччы куоттун диин. Дэлэҕэ Семенов ойдоҕун маһан akka мэҥиһин- нэрэн баран куотуо дуо? Элбэх бандыыт- тар Хамабатта, Куһа- ҕан Ыал, Хатыг- Арыы, Бөтүг сайы- лыктарынан хоту ааһыталаабыттар диин. Онтон хаһыат- тарга атыннык эһин араастаан суруйбутта- ра. Хайата кырдыгыны ким билиэ баары?

Оччотооҕу Советс- кай былаас политика- тын, дьаһалларын нэ- һилиэннээҕэ өйдөтөн агитациялыы, үлэли сылдыар, саа-саадах туппатах дьоннорбу- тта Семенов бандыы- ыттары кыылыы нака- астаан, ытылаан өлөрбүттэрэ. Онтон туох да буруйа суох көгүл иһин охсуһа сылдыар үөрээҕэ суох сахалары собурууттан кэлэн сэриигэ буспут- хаппыт нуучча салла- аттара кыргыбыттары диин бу арыах сылла- аһыта сорох саха уче- найдара тахсаннар бандыыттарга анаан Мэнэ тааһы урукку үс ыстыктыах памятник аттыгар туруорбутта- на. Туһугар киһи эрэ буккуллуон сөп, ким кырдыгай: кыһыл- лар-үрүҥнэр?

Н.Гаврильев, Аппааны

**Аал уот сыраланнаах,  
алаһа дыиэ ахтылһаннаах**



**БЭС**



Бэс - силиһиттэн төбөтүгэр тиийэ туга да ордубакка бүтүннүү туттуллар аһыйах ахсааннаах мастартан биридэстэрэ буолар.

Мутукчата, лабаалара, туораахтара, сымалата, силестэрэ - бу барыта бэс умнаһын курдук ону-маны онорон таһаарарга сүрдээх сыналалаах матырыйааллар.

Аһаҕас сиргэ, хонууга, тыал көгүл күүлэйдир сиригэр үүммүт бэстэр мутуктарыттан араас дыкти быһыылаах хамныыр-харамайга майгыныах элбэх матырыйаалы булуохха сөп.

Айылга матырыйаалларыттан оноруктары онорорго бэс туораахтарын туттааччылар. Хапһыт бэс туораахтарынан былыр сылабаары оргуталлар эбит. Хапһыт туораах үчүгэйдик умайар уонна уһуннук ититин тутар.

Бэс хатырыга сүрдээх чинг, чэпчэки уонна сымнаҕастык кыһыллар. Ол иһин былыр бэс хатырыгыттан илим, мунҕа хотоҕосторун онороллор эбит.

Урут сут сыларга бэс тас хатырыгын устан баран ис субатын (мезга) сулуйан ылан хатаран, бытарытан бурдукка булҕуйан бэс үөрэтэ диэни онороллор.

Бэс мутукчатыттан былыр-былыргыттан норуот эмчиттэрэ көөнһөһүктэринэн (оргутуллубут ууларынан) дыону эмтииллэрэ. Парфюмерияҕа, медицинаҕа туттуллар эфирнэй арыыны ылааллар. Сүөһүлэргэ сизэргэ инниттэн битэмииннээх бурдугу онороллор.

Быаҕа майгыныһыр уһун, синнигэс, сымнаҕас силиһин хатырыгын ыраастаан, сууйан, икки ғына ортотунан хайытан баран араас уустук быһыылаах иһиттэри онороллор эбит.

Хатырыга алдыаммыт бэс сымаланы таһаарарын бэлиэтии көрбүт буолуохтаахпыт. Дьэ ити, бэс ол-бу куһаҕан микробтартан, бактериялартан көмүскэнэн бааһын онорунар эбит. Ол иһин бэс сымалатын живица диэн ааттыыллар уонна араас отонноох мастары бэс сымалатыгар оливаковой арыы, буюскаҕа булҕуйан пластырь онорон бэрэбээскилииллэр эбит.

Булчуттар, мас кэрдээччилэр аптечкаларга суох буолууларына бэс сымалатынан баастарын соттолор. Аптекаҕа атыыланар пластырьдар састааптарыгар ити сымала эмиз баар эбит.

Балдыар тиискэ эмиз сотоллор. Испииргэ булкуллубут сымаланан, сымалаттан ылыллыбыт скипидарынан дьарбаларын соттолор.

Норуот медицинатыгар бэс үнүгэһин (почки), мутукчатын уонна сымалатын элбэхтик тутталлар.

Мутукчата С битэмиинэ элбэх онон көөнһөһүк онорон иһэллэр.

Мутукча суурадаһынынан (экстракт) сүрэх, ыһырбэ ыарыыларын эмтииргэ ванна онороллор.

Умайар сымала бурутунан дыэни дезинфекциялыыр, салгыны ыраастыыр, куһаҕан сыгы суох онорор эбиттэр.

Янтарь минерал мөлүйүнүнэн сыларга сиргэ көмүллэ сыһыт бэс сымалата. Янтарьтан биһилэх, брошь, ожерелье, браслет эрэ буолбакка декоративнай скульптуралары, мозаиканан паннолары кытта оргутуулар. Живица (сымала) химическэй промышленноска сыналалаах сырые.

Паары кытта сымаланы сүүрдэн сойбут паарыттан скипидар, хаалбыт-хойуу, үлтүркэй массатыттан канифоль ыдыллар. Канифолу кумааҕы, мыыла онорутугар, лааҕы, кыраасканы, сургууһу, линолеуму, өрүс, муора судноларын онортоһунга, тирии, эрһиниэ промышленностарыгар тутталлар.

Хойуутук үүммүт бэстээх сиртэн бэһи кэрдэр үчүгэй. Бэс мутуктара умнаһын төбөтүгэр эрэ баар буолаллар.

Бэс мас улахан сыналалаах, олоххо туһалаах матырыйаал буолар. Сырдык эттээх, сымнаҕас уонна чэпчэки буолан дыиэ тэрилин онорууга аан бастаан туттуллар.

Дыиэ тутуутугар эмиз барар. Дыиэ акылаатын уонна өһүөлэрин баайыларын эрэ тиит мастан онороллор. Бэстэн тутуллубут дыиэ сыттыһын-сымардыһын чэбдик, ыраас буолар.

Бэс мас сааһын хоту үчүгэйдик тырыллар мас. Ол иһин араас кыра иһиттэри, корзиналары, тымтайдары өрөн онороллор.

Бэс мас сыллааҕы эргимтэлэрин икки арда сымнаҕас, көпсөркөй буолар. Онон паялынай лаампанан сизтгэххэ мас сааһа (текстура) өссө чуолкайдык дьэргэйдэн көстөр буолар уонна уопсай дьүһүнэ улаханньык тупсар.



Тыала да суох күнгэ тэлибирии турар сэбирдэхтэрдээх тэтинг мас курдук от күөхтүнү тастаах, көнө, мунҕутаан 30 м. тийэ урдүккэ үүнэр мас.

Кыһынын тэтинг таһын (хатырыгын) кубоахтар, тайахтар ыраас этигэр тиийэ кэбийэн сириллэр. Егердэр кыылларга анаан кыһынны тымныыга кэрдэн, охторон биэрэллэр.

Сэбирдэхтээх мутуктарын сайынын анаан кэрдэн сүөһү аһылыгар бэлэмнииллэр. Овцалар, козалар ордук сөбүлүүр астар.

Учуонайдар быһаарыларынан тэтинг хатырыгар сыналалаах аһылык веществаларыттан ураты глицерин, эфирдэр, кислоталар, антибиотиктар, дубильнай веществолар бааллар эбит.

Сорох нуучча сирдэригэр тэтинг эдэр мутуктарын хатырыгын сулуйан ылан хатаран баран үнтү сынныан бороһуок онорон көөнһөһөн баран, тонгон-тиритэн (лихорадка) ыалдыыга иһэллэр эбит. Тэтинг хатырыга буспут хойуу уутунан сылабаар, күөстэнэр иһит, чаанньык кэһиэхтэрин сууйаллар, имитиллэр тириини илитэллэр эбит.

Тэтинг биир тэг үрүг эттээх, чэпчэки, сымнаҕас, көнө саастаах мас. Олоххо испиискэ оноруутугар туттуллар. Тэтинг чараас көөбүлүттэн (стружка) сайын төбөө кэтэр сэлэппэлэри, кырааскалаан араас сибакиллэри онортууллар.

Чэпчэки уонна бөһө-таҕа иһиттэри онороллор. Станокка үчүгэйдик чочулар, быһаһынан чэпчэкитик кыһыллар, быһыллар.

Оргуйа турар ууга уган оргуттааха эриппэни быһар курдук чэпчэкитик кыһыллар буола сымныыр. Тэтингтэн оноруллубут иһиккэ кутуллубут миин, тууһаммыт астар өр аһыйбаттар, буорту буолбаттар. Араас киэргэллэри, шкатулкалары, ларецтары, скульптурнай үлэлэри кыһан онорорго олус үчүгэй матырыйаал. Мээһэ ойдубат, хайдыбат, эмти ыстаммат.

Тэтинг ууга өр буорту буолбат, сииги тулуйумтуо. Ол иһин тэтинг мастан баанньык, дыиэ тутталлар. Танара дыиэлэрин, олоһор дыиэ кырыысаларын онортууллар.

Ортото эмэбирбит кырдыҕас, охтубут тэтингтэртэн тугу, төһө урдүктээби оноруоххун учуоттан чууркалы бысталаан ылыллар уонна кыра мас лапахы онгостон чуурка эмэбирбит иһин тобута анһан сүөкэниллэр. Оччоро көгдөй цилиндр буолар. Дьэ ону наадыйар халыҥгар диэри ис, тас өттүттэн кыһан, устуруустаан уонна түгэхтээн, хаппахтаан араас иһиттэри, мал иһитин у.д.а. онортуохха сөп.

Ити цилиндрдэри ууга оргутан, сымнатан араас быһыыны (һыолбууһа, үс муннукуу) биэрээххэ сөп.

Тэтинг силиһэ кыра киэргэллэри, кыыллалары, көтөрдөрү скульптураларын онорорго сыналалаах матырыйаал.

Эдэр тэтинг умнаһыттан кыраабыл, хотуур, күрдэх уктарын онороллоро.



**ХАРЫЙА**

Харыйа хойуутук үүнэр тыатыгар хойуу лабаалара сырдыгы анһаһа аһарбат буоланнар атын үүнээби, от үүммэт. Ханан эмэ мутуктар быыстарынан күн көрөр сирдэригэр маҕан сибэккилээх оттор биридиллэн үүнэллэр. Үчүгэй киһи сиир тэллэйдэрэ да үүммэттэр.

Кыһынын тиингэр, тонсоҕойдор, харыйа ымыылаара (кlostы) дыиэлэнэллэр уонна аһыыллар.

Былыр Арҕаа Европа норуоттара харыйаны араас кыыллары, чыычаахтары, үүнээбилэри араҥаччылааччынан ааҕаллар эбит. Харыйаны хаһан да үйэлэргэ сүппэт, эдэр саас бэлиэтин курдук ааҕаллар, саныыллар эбит.

Германияҕа хара тыа модун тыһынын, санаатын табаары кырдыҕас харыйа лабааларыгар араас эгэлгэ киэргэллэри иилэллэр эбит. Итинник елканы киэргэтии абыычайын кэлин англичаннар, голландецтар ылыммыттар. Кэлин харыйаны киэргэтэр аптаах, хомуһуннаах өй-санаа сүтэн, Саҥа дьылга киэргэтэр үгэс үөскээбит.

Нуучча сиригэр аан бастаан елка бырааһынныыга 1700 с. эрэ бэлиэтэммит. Петр I Саҥа дьыл иннинэ курорт олохтоохторун уулуссаны, олбуор ааннарын, дыиэлэри бэс, харыйа, кытыан мастар лабааларынан киэргэтэллэригэр ыйаах таһаарбыт. Дьэ мантан ыла дыиэлэргэ Саҥа дьылга елканы туруоруу, киэргэтии саҕаламмыт.

Былыр саҥа дыиэ акылаатын түһэрээт дыиэ иннин диэки биир муннугар кыра харыйачааны аҕалан олордоллор эбит. Харыйаны кытта кэккэлэһэ турар дыиэ үрдүк, көнө, үчүгэй көстүүлээх, уһун үйэлээх буоллун диэн уонна эйэлээх олох бу дыиэни хаһан да тумнубатын диэн өйтөн-санааттан. Харыйа туораахтарыттан эмиз араас оноруктары онороллор.

Бу туораахтар күнү-дьылы билгэлииргэ барометран итэһэһэ суох көмөлөһөллөр. Туораах хатырыктара ыһыллыбыт буоллаһына кураан күн, оттон ыга сабыллыбыт буоллаһына сииктээх, ардахтаах күн буолар.

Харыйа хаппыт аллараа мутуктарын уһуктара кураан күнгэ аллара санһылыһан туураар, оттон сииктээх, ардахтаах күнгэ үөһэ чолойон тахсаллар эбит.

Ойууру көрөөччү үлэһиттэр харыйа туораахтарын эмиз хомуйаллар. Сизмэтин олордон харыйа үүнэрэллэр уонна лаах онорорго туттуллар арыы ыларга матырыйаал мунһааллар.

Харыйа саһархайдыгы маҕан эттээх, бөһө, сымнаҕас, чэпчэки мас. Харыйа маһын чаастатык бэс маһы кытта бутуһааччылар. Харыйа маһа бэс мастаар өссө сырдык, чэпчэки уонна сымнаҕас, маһыгар элбэх мутук төрдүлэрдээх буолар.

Харыйаны дыиэ тутуутугар, өрүс, муора судноларын тутууга, дыиэ тэрилин онорууга туттуллар.

Харыйа өссө музыкальнай инструменнары онорууга (пианино, скрипка, гитара, балалайка у.д.а.) туттуллар. Харыйаны дуорааннаах (резонанснай) мас диэн ааттыыллар. Ордук күн соччо көрбөт, ойуур хоту өттүгэр үүммүт маһы ордороллор эбит.

XIX-с үйэ саҕатыгар Савар диэн французскай чинчийээччи харыйа маһыгар тыас ааһытын түгэнин быһаарбыт. Онон маска салгыһына тыас ааһарынааҕар 15-16 төгүл түргэн буолбут.

Харыйа сымалата (серка) эмиз сыналалаах матырыйаал. Грамофоннай пластинка оноруутугар туттуллар шоллак, нитролак онорорго канифоль ылааллар.

Бэстэн ылыллар канифоллааҕар итинни тулуйумтуо. 95-100 кыраадыска эрэ сымныыр эбит. Спиртка үчүгэйдик булкуллар. Канифольтай точнай оптической прибордар линзаларын, араас кумааҕы суордун барытын килийдииллэр.

Харыйа эдэр мутуктара уонна туораахтара цингаттан үчүгэй эмп. Балар көөнһөһүктэрин (настой) С битэмиин тиийбэт буоллаһына ангинааттан, бронхиттан, астматтан эмтэнээри иһэллэр.

*Иннокентий Игнатьев, РСФСР, ССРС  
цэрэбиришлэрин туйгуна, цыэ, тыһыа ветерана*

# СИР, ОБУРУОТ АСТАРЫН ХАЬААНЫЫ — ЫРААС, МЫНДЫР ДЬЫАЛА

Дьытээби соботуопка - мындыр дыала. Этэргэ диэри, биир сыһа хамсаныны огордуг да кырата хаһааскын бөххө быраамаахын наада, улахаана уонна кутталлааба - ырааханьнык сүһүрүөххүн, дьыэ кэргэтэргин, ыалдьыттаргын ыарытыннарыааххын сөп.

Итинник түбэлтэ үгүстүк буолар. Сыл агарын иһигэр Россия Санэпиднадзоруугар ботулизм 94 түбэлтэтэ регистрацияламмытыгар 150 киһи эмсэбэлээбит, олортон 13 киһи өлбүт. Киһилэр бары бэйэлэрэ бэлэмнээбит хаһаас астарыттан сүһүрбүттэр. Сүһүрдүүгэ бастакы миэстэбэ тэллэйдэр, иккискэ балык кэнсиэрбэлэрэ, үһүскэ обуруот аһын соботуопкалар тураллар.

## ОЛОХХОР КУТТАЛА СУОХ ТУГУ, ХАЙДАХ ХАЬААНЫАХХА СӨБҮЙ?

Ханнык баҕарар фрукталары, обуруот астарын, отоннору кэнсиэрбэлээххэ сөп. Кылаабынайа - гигиена элементарнай быраабылаларын тутуһоохха наада.

1. Барыанна эбэтэр компот огоруон иннинэн хайаатар да отонунун-хаптаҕаһын кичэйэн сууйуохтааххын.

2. Бородууктаҕар ханнык атын эттик - отмас, сөбирдэх, умнаһын төрдө — суох буолуохтаахтар.

3. Илдьирийбит, сытыйан эрэр, түүнүгүрбүт отоннору тутта быраабаттаан иһиэхтээххин.

**ӨЙДӨӨН!** Буорту буолан эрэр көрүнгээх отону-хаптаҕаһы, обуруот аһын хаһан даҕаны хаһааныман!

Сорох хаһаайкалар харалаах помидор салаакка барбат, харатын оно быһан ылан бырааһан баран кэнсиэрбэлээтэххэ да тугуй диэччилэр.

**ТОХТООН!** Итинник «эпэрэссийэ» да кэнниттэн сытыган бактериялар аска син биэр хаалаллар. Баанкаҕа угуллан баран хам хаппахаммытын кэннэ салгына суохха ити бактерия үгэннээн сайдар, төрүүр-ууһуур. Салгына суох сир - кини эйгэтэ. Онон сытыһан

эрэр бородуукталаах барыанна, кэнсиэрбэ олоххутугар улахан кутталы үөскэтээн сөп.

## ТЭЛЛЭЙИ ХАЬААНЫЫ УРАТЫ СЭРЭБИ ЭРЭЙЭР.

Тэллэйи хаһан да ып-ыраас гына кыһан сууйбаккын, син биэр буор кырыһаа хаалар. Онон дьэ ботулизм споралара баар буолуохтарынын сөп. Итини таһынан дьыэ усулуобуйатыгар промышленнай предприятыега баар стерильноһы кыһан ситиспэки. Ол иһин дьыэбэ тэллэйи хатарар ордук.

Маринуйдуур, тууһуур буоллаахына хаппарынан салгын кирибэт гына бөлүгө суохтааххын. Ботулизм микроба салгына суох эйгэбэ эрэ сайдар.

Тэллэйи буһарыан иннинэ буортан, оттон-мастан, сөбирдэхтэн кичэйэн ыраастыахтааххын, элбэх ууга сууйуохтааххын уонна чаастан итэргэ суох кыра уокка бытааннык оргутоохтааххын, буккуйуохтааххын, күүгэнин халбыһахтааххын. Тэллэйи иһит түгэбэр түстэһинэ, оргуйар уута дьэнкир өнгөннөбүнэ буспутунан аабыллар.

Сибиэһэй тэллэйи морозильникка 2-3 күнтэн ордук харайыа суохтааххын. Сиониллэр да тэллэйдэртэн дьааттаах эттиктэр тахсаллар, олоҕо буһарыыга бэриммэттэр.

## ТУОХТАН СУЬУРБУККУН ХАЙДАХ БИЛИЭХХЭ СӨБҮЙ?

### БОТУЛИЗМ

Саамай кутталлаахтар - салгын кирибэт гына хаппахаммыт маринованнай, туустаммыт тэллэйдэр, каба чоктан, баклажантан, атын обуруот астарыттан онгоһуллубут икралар, ону таһынан буккааһыктаах (холобур, обуруот аһын соланката тэллэйи кытта) кэнсиэрбэлэр.

Ыалдьыи бэлиэлэрэ: харах көрөрө мөлтөөһүнэ (икки гына көрүү, харах туманырыта), эрачоктар кэнэһиннэрэ, күөмэй кууруута, кычыгыланьыта, тыл быччыгыһарын тардыылары. Убаҕаһы иһээри гынааххына онтуг мурунунан тахсар. Ботулизм саамай куһаҕана - астан сүһүрүү курдук искин ыарытыннарбат, температураҥ көтөбүлүбэт, сыттарыппат.

Ыарыы сүһүрбүт кэнсиэрбэни сиэбитиг 12 чаас (сороҕор суукка, икки суукка) буолбутун кэннэ биллэр. Тутта «Суһал көмөнү» ыһырын! Эмсэбэлээбит тутта балыһаҕа илдьибэтэххэ тыһына хааттаран өлүөн сөп. Эмчиттэр кэлиэхтэригэр диэри куртаҕы 2 бырыһыаннаах суода суурадаһыһынан сайгыааха наада, слабитейнайда биэринг.

### ТЭЛЛЭЙТЭН СУЬУРУУЛЭР

Сүһүрүү бэлиэлэрэ 5-7 чаас (баанкаҕа киһи сиэбэт дьааттаах тэллэйэ баар буоллаһына быдан түргэнник) биллэн бараллар: киһи таттарар, иһэ күүскэ быһыта кымаахтыыр, хотулуур, сыттарыяр, мэйитэ эргийэр, пульса бытаарар.



Тута «Суһал көмөтө» ыһырын, ыарыһаҕы балыһаҕа илдьин! Эмчиттэр кэлиэхтэригэр диэри куртаҕы сайгыааха, ромашка (300 мл ууга биэр остолобуой ньуоска сибаки) эбиликтээх клизма туруоруохха сөп. Ол кэнниттэн ыарыһаах слабитейнай биэрэллэр, хойуу чэйи иһэрдэллэр. Төбөтүгэр тымныы компресс, иһигэр грелка уураллар.

### ХОМПУОТТАН, БАРИАННАТТАН СУЬУРУУ

Ыалдьыи 7-8 чаһынан биллэр: хотуолатар, сыттарыгар, иһиг быһыта тыгытар, тыһын кылгыр. Туустаах уунан эбэтэр марганцовка мөлтөх суурадаһыһынан куртаҕы ыраастыгыт, слабитейнай иһэрдэбит, клизма огоробут. Хотуолуура тохтоотуона активированнай чох таблеткатын биэрэрин (кефиринэн эбэтэр сымыты белогунан солбуйуохха сөп). Ыарыһах элбэх ууну иһиэхтээх.



Сүһүрүү кэнниттэн суукка устата ачыктыыр туһалаах.

## ХАСААЬЫ ХАННА ХАРАЙЫАХХА?

Барыанна хараһа, кураанах миэстэбэ 12-18 кыраадыс сылааска харалыһаһына өр турар. Тымныыга барыанна түргэнник саахарданар. Эскөтө 20-тэн тахса кыраадыс сылааска туттаахына барыанна сироба хараһа өнгөнөр, көөнньүөн сөп, хаппахтара тоҕо тэбэллэр.

Кэнсиэрбэлэммит обуруот астарын 5-тэн 15 кыраадыс сылааска харайыаахха сөп. Туустаах обурсулаах, хаппыстаалаах баанкалар дөйө тонгоу суохтаахтар, астары сымнаан, амтаннара сүтэн хаалаллар. Ороссуола өлбөөркөй өнгөнмөтүн, астары түүнүгүрбэттэрин инниттэн хрен эбэн биэрэллэр. Тэллэйдээх баанкалары холодильник саамай алын долбууруугар ууруохха наада.

## ХАЬААСКЫН ТӨӨ ТҮРГЭНИК СИЭХТЭЭХХИНИЙ?

Барыаннаһы уонна тууһаммыты икки сылтан ыраатыннарбакка эрэ сиэхтээххин. Тэллэйи сезонунан сиэн кэбиһэр ордук. Биһиэхэ үүммөттөр гынан баран рыноктан аты-

лаһан угуохтаах вишняттан, абрикостан, сливаттан, персиктан огорбут барыаннаһытын, хомпуокутун сыл иһинэн суох огоруохтааххыт. Бу үүнээйилэр угуохтарыгар амиг-

далин диэн дьааттаах эттик баар, киһи киһи организмугар киридрэтинэ синильнай кислота тийэ уларыйар. Онон итинник барыанна «сааһа» төһөнөн улаатар да очонон кутталланар.

Бэчээткө И. СИВЦЕВ  
Бэчээткөтө

## КУТТАЛААХ МИКРОБТАРЫ БААНКАҕА ХАЙДАХ ГЫНАН ХААЛАРЫМЫАХХА

Хаһаас кэнсиэрбэһин огоруон иннинэ куукунаҕ кыры-кылбаар гына ыраас буолуохтаах. **ӨЙДӨӨН!** микробтар уонна бактериялар илингиттэн, остуолтан, туттар тэриллэргиттэн соботуопкалыыр баанкаҕа иһигэр кириэхтэрин сөп.

Кэнсиэрбэһи иһиктин бастатан туран кичэйэн сууйуохтааххыт, онон суоданы туттар ордук. Олус кирдээх баанкалары икки чаас устата суодалаах ууга уган сытыарар ордук. Ол кэннэ баанкаларгытын сууһан баран оргуйбут уунан истэри-тастары ыһаҕыт, куурдаҕыт. Аскытын угуоххут иннинэ иһиттэргитин стерилизациялаахтааххыт: итин духовкага 1-1,5 чаас устата тутуохтааххыт эбэтэр 5-10 мүнүүтэ оргуйа турар ууга тутуохтааххыт. Баанканы оргуйа турар чааньнык тумсуугар кэтэрдэн баран чаас агарыттан итэргэ суох кэмнэ туруоруохха эмиз сөп. Тимир хаппахтары оргуйа турар ууга 3-5 мүнүүтэ стерилизациялыгыт.

## ХАСААЬЫ ХАЙДАХ СӨПКО ХАРАЙЫАХХА?

Уулаах отон, клоква харайарга судургу үүнээйилэр. Киһилэри сөрүүн сиргэ үс ыйга тийэ харайыаахха сөп. Мооньобону, кыһыл хаптаҕаһы умнастары үргүүр үчүгэй. Холодильникка 10-15, полиэтиленовай пакекка 40 күн харайыаахха сөп.

**РЕДАКТОР В.Г. КАСЬЯНОВ**  
**ОТДЕЛЛАР:** информация, сурук, төрүт культура — 21496; иллюстрация уонна реклама (секретариат) — 21640; бухгалтерия — 21332; факс — 21332; «НАМ» ТРК — 21632; редакционная издательская система — 21141

Сурукка ааккытын-суолгутун, үлэбитин, дьыэбит аадырыһын чопчу ыйгыт. **Автор этэрэ мэлдьи хаһыат санаатыһынын биэр буолбат.**

**Төрийэн таһаарааччылар:** Саха Республикаһын Правительствота, Нам улууһун дьаһалтата, редакция коллектива. СР бэчээт уонна маасабай информация көнүлүн юмүскүүр региональной инспекциятыгар регистрацияламмыт нүөмэрэ — Я 0085.

«ЭНСИЭЛИ» - Нам улууһун хаһыата.  
678040, Саха Республикаһа, Нам с., Октябрьскай уул. 1.  
E-mail: editor62@sakha.ru

Талыһына уонна таһылына «Энсизли» хаһыат редакционнай-издательскай систематыгар. Хаһыат Дьокуускайга «Сахаполиграфиздат» НИПК бэчээттэнэ, Орджоникидзе уул. 38, Формата АЗ. Кээмэйэ 1,0 бэчээт. лис. **Индексэ — 54889.** Тираһа — 2094. Бэчээккэ или баттанна — 12:00 ч, 11.08.99 с. Сакаһын №-рэ — 99

## ӨРӨМҮӨНГЭ НААДЫАР

Партизан нөһилиэгэ улууска биэр улахан нөһилиэгтэртэн биридэстэрэ. Манна өрдөөбүтэ тутуллубут маҕаһыын, нэһилиэнньэни аһынан-таһаһынан, промышленнай табаардарынан хааччылар. Атылааччылар тиэрдиллибит соруудахтарын ый ахсын толорон, аһара толорон иһэллэр. Киһилэр маҕаһыныннарын ис өртүн хайа кыалларынан тупсаран туталлар-хабаллар. Бу дьыэ олус уһунук туран, капиталнай өрөмүөнгэ наадыйар. Өһүөлэрэ онон-манан тиэрэбиллээх, үрдэ хотойон суулаары турар. Кырыһаһынын шиферэ сытыһан көрөн, харааран көстөр буолбут. Онон нэһилиэк олохтоохтору улуус потреббоществотын салалтатыттан маҕаһыныннарын өрөмүөннэтэригэр көрдөһөлөр.

В. Колосов, Партизан

## УОРАЛЛАР... НЭДИЭЛЭНИ БЫҺА

Ааспыт нэдиэлэ устата 14 быһылаан таһыста, онтон 10 түбэлтэбэ уоруулар бэлиэтэннилэр. Ол курдук атырдыах ыйын 3-4 күннэригэр иккитэ субуруччу ОСТО (ЛОСААФ) дьыэтигэр баар маҕаһыһыҥа кириэннэр бастакы сырыыга 1658 солк., иккистээн 4937 солк. сууммалаах табаары сойботтулар. Сарсынгар Салбаһтан биллэрбиттэринэн хатаһыһынаах кулууптан магнитофону мэллипиттэр, ити күн I Хомустаахха күрүлүүр күнүс ыал дьыэтин террасатыттан «Филипе» магнитофону ылыбыттар. Көнники уоруу авторынан 1978 сыл төрүөх Григорьев Иосиф Михайлович чуолкайдэммит. Эмиэ ити күн Хатырыкка биэр ыалтан «Дружба» эрбинни, радиоприемниктары, илимнэри о.д.а. туһалаах маллары ыйытыга суох ылыбыттар.

### ИДЬУО ИИТИННЭРЭР

Атырдыах ыйын 6 күнүгэр Үөдэйгэ ыаллартан «Орион» телевизору уонна видеомагнитофону уорбуттар. Сарсынгар I Хомустаахха дьыэ олбуоруттан куораттан сылдыар ыалдьыт «Жигулитын» илдьэ барбыттар.

Атырдыах ыйын 7 күнэ. Нам селотугар дьыэ түннүгүн алдыатан кириэн 300 солк. илдьэ барбыттар, сарсынгар эмиэ Нам селотугар эмиэ түннүгү алдыатан кириэн видеоплееры уонна малы-салы мэллипиттэр. Ити күн уоруу нэдиэлэтин Нам селотугар баар хотонтон икки ыйдаах ньиэри сиэтэн (кыбынан, суулаан?) барбыттар.

Бу бөрүкүтэ суох дьыалалар быһастарыгар икки суол быһылаана бэлиэтэммит: Хамаһатта суолугар биэр «жигулист» ыһаһы астаран көрбүт, Бөтүг аттыгар мотоцикл түгнэстибит. Маны таһынан нэдиэлэ устата икки киһи кырбаммыт. Бары түбэлтэлэргэ тустаах бэрэбиэркэ ыһыллар, сорох өттүгэр холубунай дьыала тэриллибит.

Күлүгүннээн баппакка 8 киһи милицияга түбэспиттэр, сүүрүннээн 102 солк. ыстарааптаммыттар. Боруоста арыгылаан 16 киһи хонон таһыста, ол иһигэр Аппаһыттан 23 саастаах Дария баара билиннэ.

Суол быраабылаларын кэһии иһин 40 суоппар тутуллубут, онтон 9-һа - арыгы иһэн баран. 1 №-дээх поска 1840 автотранспорт бэрэбиэркэлэммит, 4 административнай, 22 ГИБДД линиятын бороткоуоллар, 10 ыстырааптыыр квантациялар толорулуунулар, 9 илим, 1 кыра мунҕа, 1 хатыыс былыдана.

## БИЛЛЭРИИЛЭР РЕКЛАМА

**Убаастабыллаах тыыл ветераннара!**  
Улуустааһы аптекаттан 150 солкуобай сууммада босхо эмп кэлэн ыларгытыгар көрдөһөбүт. Бэйэбитин кытта быраастарга рецепт суруттаран, удостоверение (тыыл ветерана, пенсионнай) илдьэ кэлэбит.

Аптека

Сдаются в аренду помещение здания аптеки №8. Обращаться в рабочее время к директору аптеки №8 Крыловой В.П.

1970 сыллаахха Нам I №-дээх орто оскуолатын Бучугасова Светлана Леонидовна аатыгар бэриллбит 553392 №-дээх аттестат сүппүтүнэн дьыгэ суоһунан аабыллар.

Продаем М-2140, 1981 г.в. на ходу, М-412, ВАЗ-05 на запасные части. Тел. 27-2-89.

Таптыр уолбут, кэргэним, аҕабыт, убайыт  
**ПОСЕЛЬСКОЙ**  
Гаврил Михайлович  
эдэр сааһыгар эмискэ ыалдыан өлбүтүн диринник курутууһунан туран билэр дьонугар, аймахтарбытыгар иһитиннэрэбит.  
Аҕата, ийэтэ, кэргэнэ, уола, балтылары, күтөттэрэ

I Хомустаах олохтоох дьаһалтата, дьахталларын сэбиэтэ, нэһилиэк олохтоохторугар Галина Васильевна, Михаил Гаврилович Посельскайдарга төрөлүүт уоллара, Марияба, Тамараба убайдары  
**ПОСЕЛЬСКОЙ**  
Гаврил Михайлович  
эдэр сааһыгар ыарахан ыарыһатын өлбүтүнэн диринг курубаннарын тириэрдэлэр.

Никольскай олохтоохторугар Прасковья Романовна, Николай Николаевич Протопоповтарга, биригэ үрэнэр табаарыһытыгар Захарга таптыр уоллара, быраата  
**ПРОТОПОВ**  
Антон  
уһун ыарахан ыарыһатын өлбүтүнэн диринг курубаннарын тириэрдэбит.  
НУТ 9 «а» кылааһын үрэнээчилэрэ, куоратара